

I

1

BULAHATON SA ESTUDYANTE
LIBRETO SA MGA PANGUTANA

**ANG BAG-O
MONG KINABUHI**



CL 11



INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE

NGALAN.....

GABAYAN

Pagkatapos mong matun-an ang Leksyon 1-5, andam kang motubag sa mga pangutana nga nasulat niining libreto sa bahing "*Pagabuhaton para sa Leksyon 1-5*". Ibutang ang imong mga tubag dinha sa nilain nga papel nga giulohan ug "*Tubaganan nga papel, unang bahin*."

Inig katapos nimo sa pagtuon sa Leksyon 6-10, andam kang motubag sa mga pangutana nga nahamutang sa ikaduhang bahin niining libreto, sa "*Pagabuhaton para sa Leksyon 6-10*." Ibutang ang imong mga tubag diha sa nilaing, "*Tubaganan nga Papel, ikaduhang bahin*".

Ipadala pagbalik sa ICI ang imong "*Tubaganan nga Papel*", una ug ikaduhang bahin, human nimo matubagan kini. Ayaw iapil pagpadala ang imong "*Libreto sa Pangutana*", kay dili na kini kinahanglanon.

Tan-awa ang mga sumbanan sa nahaunang mga bahin niining maong pagtuon. Kini makahatag kanimo ug paagi, kon unsaon sa pagtubag ang mga pangutana.

UNANG BAHIN
BULUHATON SA ESTUDYANTE

Pagabuhaton sa Leksyon 1 hangtud 5

Alang sa tanang mga pangutana, siguradoha nga ang numero sa pagatubagang nilitrahang lingin sa "Tubaganan nga Papel", magkatukma sa numero sa pangutana dinhi sa libreto.

HUSTO O SAYOP

Ang nakasulat sa ubos nga mga panultihon, mahimong husto o sayop. Kung ang panultihon

HUSTO - itumi ang litrang (a).

SAYOP - itumi ang litrang (b).

1. Ang bag-ong Kristohanon walay buhaton nga pag-alima sa pagpatubo sa iyang bag-ong pagkatawo.
2. Ang Kristohanon wala nay mga pagtintal.
3. Nadawat nato ang kinabuhing dayon pinaagi sa Anak sa Dios.
4. Kon kita nangandoy nga magapabiling hinlo ang atong kasingkasing, gikinahanglang bantayan nato ang atong nga panghunahuna.
5. Daghan sa imong mga hilig o gusto mabag-o, sa dihang mahimo kang Kristohanon.
6. Dili ra igsapayan kon bisan unsang klase nga basahon ang atong pagabasahon, tungod kay hininloan na kita sa dugo ni Jesus.
7. Ang Dios nagatawag kanatong tanan sa pagka pastor, ebanghelista, o misyonaryo.

PAGAPILIAN NGA MGA TUBAG

Ang matag pangutana sa ubos, adunay usa ka hustong tubag. Pilia ang gihunahuna mo nga hustong tubag. Sa imong "*Tubaganan nga Papel*", itumi ang litra nga imong gipiling hustong tubag.

8. Sa dihang gidawat nimo si Cristo ingon nga imong Manluluwas, ikaw nahimong

- anak sa Dios.
- maayong tawo.
- hingpit nga Kristohanon.

9. Sa nakaplagnan mong bag-ong kinabuhi diha kang Cristo nadawat mo ang

- bag-ong kahulogan sa kinabuhi.
- kagawasan gikan sa balatian.
- kabtangan nga materyal.

10. Makaduol kita ngadto sa ubang magtotoo, dala ang atong mga gibug-aton tungod kay

- sila hingpit na.
- sila mas maalamon kay kanato.
- sila makatabang ug makaampo kanato.

11. Kon dili kita makapasaylo sa uban

- ang Dios mopasaylo gihapon kanato.
- dili ang Dios makapasaylo kanato tungod sa atong kasaypanan.
- ang ubang tawo dili usab makapasaylo kanato.

12. Sa Juan 10:28, nagatudlo kanato nga kita

- magahimo ug mga maayong buhat aron maluwas.
- dili na makalapas sa Dios.
- dili maagaw gikan sa kamot sa Dios.

13. Ang Daang Tugon nasulat

- human matawo si Cristo.
- sa panahon sa pagkatawo ni Cristo niining kalibutana.
- sa wala pa matawo si Cristo.

14. Atong mabatonan ang espirituhanong kusog sa dihang
- adunay pagpaugnat sa kusog ug hustong pagpahulay sa atong lawas.
 - aduna kitay pakigsandurot sa Dios sa matag adlaw.
 - magabuhat kita ug mga maayo alang sa Dios.
15. Tulo ka mga paagi nga masayran natong ang Dios nakigsulti, pinaagi sa
- pagbasa sa timailhan sa kawanangan, sa ubang mga tawo, sa pag-ampo.
 - pagpamalandong, pagbasa sa kapalaran, sa mga magasin.
 - mga pag-ampo, sa Bibliya, diha sa uban pang mga magtotoo.
16. Ang pagkahimong magtutudlo sa pagtuong pang-domingo, usa ka buhat nga maisip natong
- usa ka espirituhanong pagbansay o pagpaugnat.
 - pagkaon sa imong kalag.
 - usa ka pagpanalipud pag-atiman sa hininloan mong kinabuhi.
17. Mahinungdanon sa usa ka Kristohanon nga mag-ampo
- Sa Simbahan lamang.
 - sa matag buntag lamang.
 - sa kanunay sa matag adlaw.
18. Si Jesus nagasulti, kon ipaila nato Siya sa atubangan sa mga tawo, Siya usab
- mopanalangin kanato sa maayong panglawas.
 - mopaila kanato sa atubangan sa Iyang Amahan.
 - magaluwas sa tanan natong nasultihan.
19. Kon ang Kristohanon nagahatag sa iyang ikapulo, ang Dios
- magapanalagin ug magpauswag kaniya.
 - dili magatagad tungod kay wala Siya magkinahanglan sa atong salapi.
 - malipay niini apan dili mopanalangin kay kita utangan man Kaniya.

KINATIBOK-ANG MGA PANGUTANA

Leksyon 1 hangtud 5

Kon ang tubag nimo sa matag pangutana mao ang

Oo - itumi and litrang (a)

Wala - itumi ang litrang (b)

20. Imo bang gibasa ug maayo ang Leksyon 1-5?
21. Imo bang nabuhat ang tanang "Buhata Kini" nga pagbansay sa Leksyon 1 ug 2?
22. Imo bang nabuhat ang tanang "Buhata Kini" nga pagbansay sa Leksyon 3 hangtud 5?
23. Imo bang gitandi ang imong mga tubag sa "Buhata Kini", kon pareho ba sa hustong tubag makita sa ubos sa maong mga leksyon?
24. Imo bang gibasa pag-usab ang mga Leksyon 1 hangtud 5 nga imong natun-an, aron makita kon nasunod ba ang tanang gipabuhat niini?

Natapos dinhing dapita ang buluhaton sa Leksyon 1 hangtud 5. Susiha pag-usab ang imong mga tubag aron makasiguro kang husto ang tanan nimong gibuhat. Pagkatapos mong masusi ang imong mga tubag, ipadayon ang pagtuon sa Leksyon 6.

**IKADUHANG BAHIN
BULUHATON SA ESTUDYANTE**

Pagabuhaton sa Leksyon 6 hangtud 10

Alang sa tanang mga pangutana, siguradoha nga ang numero sa pagatubagang nilitrahang lingin sa "*Tubaganan nga Papel*", magkatukma sa numero sa pangutana dinhi sa libreto.

HUSTO O SAYOP

Ang nakasulat sa ubos nga mga panultihon, mahimong husto o sayop. Kung ang panultihon

HUSTO - itumi ang litrang (a).

SAYOP - itumi ang litrang (b).

1. Ang kasugoan ni Moises nawad-an ug bili human miabot si Jesus niining kalibutana.
2. Nagatudlo si Jesus nga ipasiguro nato sa kadaghanan ang maayo natong mga buhat.
3. Mahimo nga ang usa ka tawo nagapanghimo ug mga milagro apan dili makasulod sa gingharian sa Dios.
4. Kon ang usa ka tawo mahimong Kristohanon, ang iyang kinaiya dili na gustong mohari sa iyang kinabuhi.
5. Ang Kristohanon kinahanglang makita ang Diosnong kinabuhi, bisan diha sa kaugalingon niyang panimalay.
6. Gidili sa Dios ang pakighilawas, nga nagawas sa relasyong kaminyoon.
7. Nagasimba ang mga Kristohanon sa adlaw nga Domingo, tungod kay kini mao ang adlaw sa pagkabanhaw ni Jesus gikan sa lubnganan.

PAGAPILIAN NGA MGA TUBAG

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE

Ang matag pangutana sa ubos, adunay usa ka hustong tubag. Pilia ang gihunahuna mo nga hustong tubag. Sa imong "*Tubaganan nga Papel*", itumi ang litra nga imong gipiling hustong tubag.

8. Kon modumili kita sa pagsunod sa sugo sa Dios, Siya
 - a) mosalikway kanato.
 - b) dili mamati kanato.
 - c) magabadlong kanato.

9. Makita sa Kristohanon ang gabayan sa pagkinabuhing matarong, diha
 - a) sa Bag-ong Tugon lamang.
 - b) sa daang Tugon lamang.
 - c) sa Tibook nga Balaang Kasulatan.

10. Sa Mateo 5:11-12, si Jesus nagatudlo nga madawat nato ang dakung ganti sa langit kon
 - a) kita ginalutos tungod kang Cristo.
 - b) kita dili mahibalong masuko.
 - c) masunod nato ang Napulo ka Sugo.

11. Kon kita mohimo ug pagpuasa
 - a) ang tanan natong mga higala kinahanglan masayud.
 - b) ang Iglesya lamang ang masayud.
 - c) ang atong Amahan sa langit lamang ang masayud

- 12 Maila nato ang mini nga propeta pinaagi sa iyang
 - a) mga lihok.
 - b) mga binistihan.
 - c) hitsura.

13. Nagasaaad si Jesus nga kadtong nagapangita pag-una sa gingharian sa Dios
 - a) may kalisdanan niining kalibutana.
 - b) makabaton ug daghang kabtangang materyal.
 - c) matagbo ang ilang materyal nga panginahanglan.

CL 11 — BULUHATON SA ESTUDYANTE - Pahina 9

14. Si Jesus nagatudlo nga kon kita magahukom sa ubang tawo, kita
- a) pagahukman usab sa Dios, sa samang paagi.
 - b) nakatabang sa pagpatubo sa uban.
 - c) may kaalam sa atong pagabuhaton.
15. Ang bato nga gibarogan sa tawong manggi-alamon, mao ang
- a) pagka manggihatagon.
 - b) mga maayong buhat.
 - c) pagka matinumanon.
16. Ang pipila ka mga bungang dala sa Espiritu diha sa kinabuhing Kristohanon, mao ang
- a) kasina, pakighilawas, ug pagka akoakohon.
 - b) kalipay, kalinaw, ug kaaghop.
 - c) milagro, kaayohan sa sakit, ug pagsultig mga dila.
17. Ang sinultihan sa usa ka Kristohanon
- a) may dakung kalambigitan sa iyang pagkahimong ehemplo sa uban.
 - b) walay kalambigitan sa iyang pagkahimong ehemplo sa uban.
18. Ang Efeso 6:4, nagatudlo sa mga ginikanan
- a) sa pagbilin sa katungdanan sa pagmatoto diha sa Iglesia.
 - b) sa pagbilin sa katungdanan sa pagmatoto diha sa Tulonghaan.
 - c) sa paghatag sa pagmatoto alang sa Kristohanong pagkinabuhi.
19. Dili kita angay nga mahadlok, tungod kay
- a) ang Dios nagasaad, nga Siya sa kanunay magauban kanato.
 - b) wala may angay nga kahadlok.
 - c) lig-on man kitang moatubang sa bisan unsang kahimtang.

KINATIBOK-ANG MGA PANGUTANA

Leksyon 6 hangtud 10

Kon ang tubag nimo sa matag pangutana mao ang


Oo - itumi ang litrang (a)

Wala - itumi ang litrang (b)

20. Imo bang gibasa ug maayo ang Leksyon 6-10?
21. Imo bang nabuhat ang tanang "Buhata Kini" nga pagbansay sa Leksyon 6 ug 7?
22. Imo bang nabuhat ang tanang "Buhata Kini" nga pagbansay sa Leksyon 8 hangtud 10?
23. Imo bang gitandi ang imong mga tubag sa "Buhata Kini", kon pareho ba sa hustong tubag makita sa ubos sa maong mga leksyon?
24. Imo bang gibasa pag-usab ang mga Leksyon 6 hangtud 10 nga imong natun-an, aron makita kon nasunod ba ang tanang gipabuhat niini?

Natapos dinhing dapita ang buluhaton sa Leksyon 6 hangtud 10. Ipadala sa ICI ang imong "Tubaganan nga Papel", ang una ug ang ikaduha nga bahin, aron kini magraduhan. Paghuman sa paggrado sa imong mga tubag, mapadalhan ka sa usa ka maanindot nga sertifico. Imo usab nga mahangyo sa imong magtutudlo, ang sunod nga leksyon nga imong pagatun-an.

Daghang Salamat.



Address sa buhatan sa
ICI sa inyong dapit nga
diin ipadala nimo ang
mga tubag sa imong gi-
tun-an nga leksyon:

Kung walay buhatan sa ICI sa inyong
dapit, ipadala ang imong "Tubaganan
nga Papel" niining manong address:

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE
Philippine National Office
P.O. Box 1084, 1099 Manila



Christian Life Program